

t13\_rmod\_3  
(TMbybu46ju41qjZ4Vf2eiXnbiz7MA9fJ1XB)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_vectsp\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_vectsp\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_vectsp\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_rmod\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k2\_rmod\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k3\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. k3\_xboole\_0 X0 X0 = X0 \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v3\_group\_1 \\ & X0) \wedge ((v4\_vectsp\_1 X0) \wedge ((v5\_vectsp\_1 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge (l6\_algstr\_0 X0)))))))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. ((\neg v2\_struct\_0 X1) \wedge ((v13\_algstr\_0 X1) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ & X1) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X1) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X1) \wedge ((v4\_vectsp\_2 X1 X0) \wedge \\ & (l1\_vectsp\_2 X1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_rmod\_2 X2 X0 X1) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1\_rmod\_2 X3 X0 X1) \Rightarrow (\forall X4. ((v2\_vectsp\_2 X4 X0) \wedge (m1\_rmod\_2 \\ & X4 X0 X1) \Rightarrow ((X4 = k2\_rmod\_3 X0 X1 X2 X3) \Leftrightarrow (u1\_struct\_0 X4 = k3\_xboole\_0 \\ & (u1\_struct\_0 X2) (u1\_struct\_0 X3))))))) \end{aligned} \quad (2)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v3\_group\_1 \\ & X0) \wedge ((v4\_vectsp\_1 X0) \wedge ((v5\_vectsp\_1 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ & ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge (l6\_algstr\_0 X0)))))))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. ((\neg v2\_struct\_0 X1) \wedge ((v13\_algstr\_0 X1) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ & X1) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X1) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X1) \wedge ((v4\_vectsp\_2 X1 X0) \wedge \\ & (l1\_vectsp\_2 X1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X2. ((v2\_vectsp\_2 X2 X0) \wedge \\ & m1\_rmod\_2 X2 X0 X1) \Rightarrow (k2\_rmod\_3 X0 X1 X2 X2 = X2)) \end{aligned}$$